

[O - 16]

K32/22

B. Mogorosi,
 Sheenspost Bantu School,
 P.O. Box 26,
 TWEESPRUIT.

15

Bataung. Taung of Moletsane.

Kxosi ya Bataung e e itsexeng ~~thais~~ thata e ne e le Moletsane. Ke ena kxosi e e ileng ya busa sethsaba sa Bataung mehleng ya boxoloxolo. Ka nako eno, Bataung ba ne ba bidiwa Basoti. Basoti ke xore ba ne ba thsela ka diphô-ôfôlô tsa naxa ke fa ba tlaa ja bojang jwa moseeka. Katwe ka nako yeo bataung ba ile ba lwa dintwa tse di kxolo le Barolong. Bataung ba ne ba sa le kwa Mekwatleng, me ba ntse ba busiwa ke kxosi Moletsane. Bataung ba xspa dikxomo tsa Barolong ba di isa kwa ma xaxabo. Barolong ba bolaya Kxampêpê kala ya xa Moletsane. Bataung le bone ba bolaya Thšake e leng kala ya kxosi ya Barolong. Katwe e ne e re fa ba nyefolana ba re: "Kxampêpê kong. Thsake le ene kwano". Molaudi yo moxolo wa xa Moletsane e ne e le Rakxolomonyane ka nako yeo Rakxolomonyane e ne e le motho wa ba xa Raphiri. Ka tsatsi je lengwe fa ba bolotse lethsolô a lelekwa ke tau ya tsetse me a e sia xo ya xo thsela nokana. Me batho ba bangwe ba mo thusa ba e bolaya. 'Me ka e ne e le letsôxô ja kxosi, ba re ke Motaung wa Raphiri ka a seile tau e tsetse. Moletsane ke morwa Mophethe. Mmagwe ke Mamoretlo. Maina e bana ba xa Moletsane ke: Moeketse, Mokôrwane, Mokxêlê, Haborôkô, Monyake, Monare le Ntswêlê. Ba basetsana ke "Makxosi, Mamoeketse, Moretlo, Kxanthse le Mariama. Moletsane e ne e le Motaung. Me Sebôkô sa xaxgwe ke tau ya dikxwa. Xo bolelwa xore thsimoloxong ya ba xs Moletsane e ne e se Bataung. 'Me e ne e le Bamakxwana me ba tswa nhleng ya Bokwone. Moletsane e tswa Mekwatleng e ya Lesotho fa thabeng ya Maboloka. Katwe e ne e re ka tsatsi je lengwe. Lerothadi a romela molaetsa kwa xo moletsane xo re a romele batho ba ba yang xo mothusa. Ke fa Moletsane a raya Bataung a re: "Gatwe e haretse xa Lerothodi! Tsayang dibolao me lo ye xo thusa. E rile fa Lerothodi a sentse a dutse a thsoha ka e bona Bataung ba tla ka ntwa. Me fa e botsa xore ba ya kae ka dibolaô; ba re ba xopotse xore ke ntwa. Me a re ke ne

lo tle xo thlaxola masimo. Ke fa Lerothodi a tlaa re Bataung ke baseale, ba seke ba thlola a laolwa ke opê, Re xone ba se ke ba thlola ba thlaxola, fa e se xo nna balwani ba dintwa fêla. Bataung ba kxaoxane dihlopha tse tharo. Xatwe ba ne ba kxaoxana kwa Maamusa fa ba bangwe ba tla Mekwatleng, bone ba sala Maamuse kxosi ya bone e le ~~Maeketsi~~ Moeketsi. Fa Moletsane a ya Lesotho, Bataung ba bangwe ba sala Mekwatleng ba sena kxosi. Le jaanong ba sale xone. Ba bangwe ke ba ba kwa Maboloka mo Lesotho. Mophethe rragwe Moletsane o šwetse Lesotho. E rile fa Moletsane a sena xo swa, boxosi jwa tsewa ke Mokxêlê morwa Moletsane. Mokxele o ne a nyetse Moksetsane morwadia Ralesale le Mamasedi e le Bataung le bone. Bo Morwa Mokxele ke ~~kmixkhem~~ bo: Kxethsane, Thulô, Kurnels le monare. Ba basetsana ke: ~~kmixkhem~~ Lesimole, Makxosi Mpyampya le Meriana. Ke one maena a bana ba basetsana ba xa Mokxele le Makxethsane ao. Basadi ba bangwe ba xa Mokxêlê ke bo: Mapaulosi le 'Ma-Krunelese. Krunelese e ne e le ngwana wa mosadi wa bobedi wa xa Mokxêlê. Paulosi e le ngwana wa mosadi wa boraro. Basetsana ba mosadi yo moxolo ke bo: Lesimole le Makxosi. Mpyampya ke wa mosadi wa bobedi.. Moretlo le Makxanthse ke ba mosadi wa boraro. Mokxêlê o ne a busa batho ba xaxwe sentle thata xo feta rraxwe. O ne a sa rate dintwa jaaka Moletsane le xone o ne a ratwa ke Bataung thata. Mokxêlê o ne a tloxêla rraxwe mo Maboloka, me a ya le batho ba xaxwe kwa Mohadinyane xo ya xo nna xone. E ne e le kxosana fêla xo nne rraxwe a santse a thsela. E rile fa kxosi Moletsane a sena xo swa. Mokxêlê a tsaya ~~kmix~~ boxosi jwa xaxwe 'me a busa Bataung mo Taung (Lesotho), mo seterekeng sa Mohaleshoek. Mokxêlê Mokxêlê o ile a lwa le ba xa Monyake kwa Maboloka, ba lwela lefathse (naxa). Monyake e ne e le ngwang wa xa Frangwanaxwe Mokxêlê, me ke ena yo o neng a seka naxaya Maboloka a re ke ya xaxwe xase ya xa Mokxêlê. Me ntwa ya lwa empa Goromente a ba kxaoxanya ka xo ba kxalemela Monyake e ne e le kxosana fêla a busa naxa ya Difateng. Bana ba xa Monyake ke bo: Mahlehle le Mahlehlennyane, ke mawelana 'me ke ba mosadi yo mogoko Basetsana ke: Mapuleng, Maborôkô le Maponeka. E ne e re ka pušô ya xa mokxêlê

3.

4.

xa wa tsiē e kxolo e e bidiwang makxokôlô, me ya senya masimo a Bataung thata. Mokxêlê o šule ka ngwaxa ya 1914. a setse a xodile thata. E rile ka ngwaxa ya 1912 fa xo sa busa mokxêlê, xa nna le tlala e kxolo mo naxeng ya Taung ka pula e sa ne. E rile fa xo tlaa nna tlala, xo no xo tlie ka xa Palo kala e kxolo ya xa Mokxêlê e bile e le ngaka ya xaxwe ya motse le pula. Palo a bolaya nonyane ya xodimo ka molamu. Ke fa pula e tlaa xana xona. Bataung ba thsabisetsa dikxomo tsa bone kwa Luting ka di bolawa ke tlala. Ke fa Palo a boy a fehlella pula xape me ya boela ya na. Palo e ne e le motaung le ena. Morwa Palo yo mongwe ke Thlware. Baradi ba xaxwe ke: Modiehi le Moiponi. ~~Mmankhawen~~ Mma-bone ke Sofea. E ne o swetse Mohadinyane. Mokxêlê o hithlilwe Ihalase me lebitla la xaxwe le teng le ntse le thsakêlwa ke makoa le matena le dikxosi. E rilefa mokxêlê a sena xo ūwa, boxosi jwa thsexediwa ke monnawe eleng Monare. Empa boxosi e le jwa xa Moeketsi morwa Mokxêlê yo mogolo. Ha moeketsi a sena xo nonoha, a dula setulo se boxosi ka ngwaxa wa 5. 11936. Moeketsi o busa sentle thata me o rate batho jaaka rragwe mokxêlê. ~~Musukhawen~~ Moeketsi o nyetse Moiponi morwadia Ntaiye le Mamoiponi. Ntsiye ke morwa Kxithsane. Kxithsane ke motho wa losika la boxosi le ena. Me o na le naxa kwa Thalasi. Mokxate le ene e ne e le kxosi ya Thalase. Ke Motaung wa be xa Ramonyake o ne a buxe Dixoja. Xa na xa nna le kxang e kxolo mo xare xa xa Makxate le mokxêlê be sêka naxaya Thelase. Kxosi Mokxêlê e na a re ke ya xaxwe 'me makxate le ena a re ke ya xexwe. E rile fa makxotla a setse a bus ditaba tsa bone, Mokxate a re: lefathse leo ke la me, wena mokxêlê, fa o re o tsaya boipiletso o re o ya Matsieng: nna ke tsaya boipiletso bo bo yang lexodimong. Ke fa Mokxêlê a roma berongwa xo issa ditaba Matsieng. E rile fa beronwa ba ise ba thsele Tswaing, kxosi Makxate a ba aa swa, a bolawa ke pelo. Ke fa Mokxêlê a roma batho xore ba ye xo busa baramiwa ba xaxwe ba ise ba fihle matsieng. Mokxêlê a swa ka kxwedi ya bobedi meraxo xo lošo la xa makxate. Makxate e ne e le Motaung. Bataung ba binatau xa ba e je. Empa ba e bolela jaaka e kote ke moxolo wa batho.

6. Naxa ya Lesothe Taung.

Dithaba tsa xa eso Taung ke: Dikxwele, Maboloka, Kadimē, Lehloaneng, Thaba-Nôta, Siliwa, Mohadimyane, Tlokotsing, Ialasi le Dikhirine. Makxabane ke Maralleng feela. Dinoka ke bo; Ihôqhoane, Dikxetlane Kolla-pêrê. Thaba e kxolo mo dithabeng tsena ke Dikxele. Motho eo o ilere a dula thabeng ena ke kxosi Moorosi. Thabeng ya Maboloka xonc xo dula kxosi Makwae. Makwae e ne e le morwa mosothoane. Xo boleloa xore kxosi makwae o re a lwe kxosi. Moletsane xone, me Moletsane a mo hiola ke ha Makwae a siêla Iuting. Jaanong kxosi Moletsane a dula Thabeng ya Maboloka. Le xo ~~muy~~ mpejeno bana ba xa Moletsane ba sa axile teng Thabeng ya Maboloka. Ta re ha xo bokwa Thaba-maboloka xo twe:

Lore thaba ke Maboloka,
le bone e boloka bo mang?
E thsolotse Makwae moroa oa Mosothoana
Ba ba buang jalo ke barwa ba Moletsane.

Polelelo e ngwe ya re xo no xe na la mohlanka eo mongwe oa xa Moletsane xo twe ke ena Kwepane me a dula thabeng ya kadime. Kadime e re e le Mogisa oa xa Moletsane me a tsamaya jaaka lehlanye hela. E ne e re ka tsatsi je lengwe a tsamae a tloxele mohlape a ee xo robala kong.

7. Lehloaneng. Thabeng ena xa na xa swela monna eo mongwe xone a bolawa ke lehloa ke fa xo twe ke Lehloaneng.

Thaba-ntôta: thabeng ena xo no xo dula kxosi Thulo morwa kxosi Mokxele. O ne a beilwe ke rraxwe Mokxele xone. I rile fa xo twe ke Thaba-ntota ke ka xore xo no xo dula banna feela teng me ba bolaya monna eo xo no xo twee ke Ntota teng. Xa twe ba re ba seka lefathse. Ma ba ne ba mohlola ba molaya. Siliwa. E na ke thaba e xompijeno xo nang le ntlo ya thuto teng. Moruti oa Lekxoa eo xo tweng Metere o na a swela xone le xompijeno lebitla ja xaxwe le sale teng moo. Mohadimyane: ena ke thaba e kxolo. Ka fa godimo xo eona xo na le didiba tse di kxolo. Xape xo na le lehaha je lexolo je xo sa ~~itsem~~ itsexeng xore ie fella xo kae. Ka fa teng xa lehaha lena xona le lehlaka je le boithsexang. Xape

fa batho ba ya kwa pele ba fihlela lethsa je lexolo ka fa teng xa lexaxo lena. Batho ba tle ba tsamas ka fa teng ka ba ee xo fihla lethseng lena empa ba thsaba xo fetela pele. Tlokotsing: thabeng ena ke mo xo ileng xa lwa t ntoa ya Basotho teng ba lwa le Maburu. E ne e le ka nako ya fa xo busa kxosi 'Medi. Diphiring: Mona xono xo dula diphiri xone. Boxoloxolo xo no xo dula kxosi Raborôkô teng. Dinoka tsa Taung ke: Ihoqhoane jaaka re boletse. Dinoka tsena di ella nokeng e kxolo Makxaleng. Noka ya Ihoquoane e ne ya tsaya monna a sa itsiwe me a bônwa ke badisana a sule. Gona le motsoedi o moxolo o o mo dithaithsing tsa thaba e xo tweng Maboloka me e elela thata. E tle e re ha pula e tla na xo utlwioe ka one ha o duma maru ka fa teng xa dikxaxa tsa motsoedi ona. Teng xo dula dikxoxela tse dikxolo xone tse di tle di xane ka metse ka nako e ngwe. Dikxwa. Sekxwa se se xone ke Mamakwae. Sekxweng sena xo no dula mosadimogolo eo mongwe xotwe Mamakwae teng. Xotwe o na a thsebeseditswe teng a bobola xotwe a tle a fôle. O ne a dula loxaxeng je le mo sekxweng seeo. Ke ka xone fa xotwe ke mamakwae. Thabeng ya Maboloka xo na le dikxaxa tse dikxolo tse xo nang le dithsoanthso tse di kxakxamatsang teng. Dithswanthso tse, di kwadilwe ka letsoku je le fubedu me ka di klatsoe ke pula le difako tse di nang ka, ngwaxale ngwaxa. Dithswanthso tsena di a kxahla xo bane ke tsa: Batho, dikxomo, dinku, dipudi, dipitse, mebatla, dinkxô le dijana. Badiri ba dilo tse xa ba itsiwe me baxoloxolo ba re di ne di kwalwa ke Barwa ba boxoloxolo. Lefathse la Taung (moLesotho), le kxaoxentsoe melelwane e ntseng pna: xa Raphiri, xa Popolosi, xa Lethowara, xa Mokorwane, xa-Moeketsi, xa Rakudubane. xa Thaba-bosiu, xa Mohôhlô xa Salmon, xa Monyaka, xa Monare le xa Ramonate. Kxosi ya Taung ke Moeketsi morwa Mokxêlê.

END. S376.